



Ministarstvo  
finansija



Br: 05-02-053/26-10870/2

Podgorica, 01.04.2026.godine

**Za: MINISTARSTVO ZDRAVLJA**, Rimski trg 46, Podgorica  
gospodinu, dr Vojislavu Šimunu, ministru

**Predmet:** Mišljenje na Predlog memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja Republike Portugal u oblasti zdravstva i medicinskih nauka

**Veza:** Vaš akt br. 01/053/25-5912/5 od 23.03.2026. godine

Poštovani gospodine Šimun,

Povodom *Predloga memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja Republike Portugal u oblasti zdravstva i medicinskih nauka*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

### MIŠLJENJE

Dostavljenim memorandumom formalizuju se međusobni odnosi i saradnja u oblasti zdravstva između Crne Gore i Republike Portugal.

Na tekst Predloga memoranduma i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa navedeno je da za implementaciju predmetnog propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta države.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, nema primjedbi na dostavljeni Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja Republike Portugal u oblasti zdravstva i medicinskih nauka

S poštovanjem,

MINISTAR

mr Novica Vuković



**MEMORANDUM O SARADNJI  
IZMEĐU  
MINISTARSTVA ZDRAVLJA CRNE GORE  
I  
MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE PORTUGAL  
U OBLASTI ZDRAVSTVA I MEDICINSKIH NAUKA**

Ministarstvo zdravlja Crne Gore i Ministarstvo zdravlja Republike Portugal (u daljem tekstu: »Strane potpisnice«), u cilju jačanja međusobne saradnje u oblasti zdravstva i medicinskih nauka,

sporazumjeli su se kako slijedi:

**Član 1**

**Svrha**

Strane potpisnice će podsticati međusobnu saradnju u oblasti zdravstva i medicinskih nauka na osnovama jednakosti, reciprociteta i obostranog interesa u okvirima nacionalnih zakonodavstava.

**Član 2**

**Oblasti saradnje**

Saradnja između Strana potpisnica odvijaće se kroz sledeće oblike:

- a) razmjenu informacija i iskustava u oblasti zdravstva i medicinskih nauka;
- b) stručno usavršavanje zdravstvenih radnika kroz učešće na simpozijumima, konferencijama, seminarima i drugim skupovima značajnim za zdravstvo, organizovanim u državama potpisnicama;
- c) razmjenu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika radi usavršavanja u zdravstvenim ustanovama Strana potpisnica;
- d) saradnju u oblasti digitalizacije zdravstvenog sistema;
- e) saradnju u oblasti organizacije, funkcionisanja i reforme sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,
- f) saradnju u oblasti telemedicine;
- g) razvoj istraživačkih programa kroz kontakte između fakulteta zdravstvenog usmjerenja, komora i zdravstvenih ustanova;
- h) saradnju u oblasti farmaceutike, medicinskih sredstava i kozmetike;
- i) saradnju u promociji zdravlja i prevenciji bolesti;
- j) saradnju u oblasti javno zdravstvenog nadzora i javno zdravstvene zaštite, koja obuhvata nadzor i pripravnost, kao i odgovor na vanredne situacije u javnom zdravstvu;
- k) razmjenu iskustava o zdravstvenim uslugama koje se pružaju kroz model privatno javnog partnerstva;
- l) razmjenu informacija o novoj medicinskoj opremi, proizvodima i tehnološkim dostignućima koja se odnose na medicinu i zdravstvo;

- m) podrška Portugala Ministarstvu zdravlja Crne Gore u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, usaglašavanju legislative, izgradnji i jačanju administrativnih kapaciteta u zajednicki dogovorenim oblastima;
- n) druge međusobno usaglašene oblike saradnje i razmjene iskustva u oblasti javnog zdravlja i medicinskih nauka za koje postoji obostrani interes.

### **Član 3** **Konkretne akcije**

Konkretne akcije ili aktivnosti koje mogu nastati unutar područja utvrđenih u članu 2 podliježu prethodnom dogovoru za svaki pojedinačni slučaj između uključenih institucija svake strane.

### **Član 4** **Razmjena informacija i publikacija**

Strane potpisnice će u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima razmjenjivati informacije, publikacije i zdravstveno obrazovnu literaturu, kao i o učešću na kongresima i simpozijumima sa međunarodnim učešćem koji se održavaju u Stranama potpisnicama.

### **Član 5** **Radna grupa**

U cilju primjene ovog Memoranduma o saradnji (u daljem tekstu: Memorandum), Strane potpisnice će formirati zajedničko tijelo – Radni tim, sastavljeno od jednakog broja članova sa sličnim profilom ekspertize, koje će se sastajati, naizmjenično u Crnoj Gori i Portugalu, prema potrebama i procjeni Strana potpisnica. Radni tim će periodično sačinjavati planove saradnje u kojima će posebno biti utvrđeni oblici, sadržaj, metode i uslovi saradnje za određeni vremenski period.

### **Član 6** **Povjerljivost**

Strane potpisnice prihvataju da neće otkrivati ili distribuirati bilo koju povjerljivu informaciju koja se razmjenjuje u procesu sprovođenja aktivnosti saradnje na osnovu ovog Memoranduma trećim licima, osim u cilju i obimu koje dogovore pisanim putem.

### **Član 7** **Izmjene i dopune**

Ovaj Memorandum može biti izmijenjen ili dopunjen uzajamnom saglasnošću Strana, diplomatskim putem. Izmjene ili dopune stupaju na snagu danom potpisivanja od strane za to propisno ovlašćenih predstavnika Strana potpisnica i smatraju se sastavnim dijelom ovog Memoranduma o razumijevanju.

### **Član 8** **Razlika u tumačenju**

Sve razlike u vezi s tumačenjem, primjenom ili sprovođenjem ovog Memoranduma o razumijevanju rješavat će se konsultacijama i pregovorima između Potpisnika. Ovaj Memorandum o razumijevanju nije međunarodni ugovor i ne stvara prava i obveze uređene

međunarodnim pravom; primjenjivaće se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom Strana potpisnica.

#### **Član 9**

##### **Stupanje na snagu, trajanje i prestanak**

Ovaj Memorandum se zaključuje na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom potpisivanja.

Svaka od Strana može otkazati ovaj Memorandum pisanim obavještenjem drugoj Strani, diplomatskim putem, šest (6) mjeseci unaprijed.

Prestanak važenja ovog Memoranduma ne dovodi u pitanje završetak aktivnosti započetih prije njegovog okončanja, osim ako se Strane drugačije ne dogovore.

Potpisano u \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ 2026. godine, u dva originalna primjerka, na crnogorskom, portugalskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

**Za Ministarstvo zdravlja  
Crne Gore**

Dr Vojislav Šimun

---

**Za Ministarstvo zdravlja  
Republike Portugal**

Ana Paula Martins

---



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE MINISTRY OF HEALTH OF THE PORTUGUESE REPUBLIC  
AND  
THE MINISTRY OF HEALTH OF MONTENEGRO  
IN THE FIELD OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES**

The Ministry of Health of Montenegro and the Ministry of Health of the Portuguese Republic (hereinafter referred to as “the Signatories”),

**DESIRING** to strengthen and further develop mutual cooperation in the field of health and medical sciences;

**HAVE AGREED** as follows:

**Article 1**

**Purpose**

The Signatories shall encourage mutual cooperation in the field of health and medical sciences on the basis of equality, reciprocity and mutual interest, within the framework of their national legislation.

**Article 2**

**Areas of Cooperation**

Cooperation between the Signatories shall be carried out in the following forms:

- a) Exchange of information and experience in the field of health and medical sciences;
- b) Professional development of health workers through participation in symposia, conferences, seminars and other health-related meetings organized in the Signatories States;
- c) Exchange of health professionals and healthcare associates for training purposes in healthcare institutions of the Signatories;
- d) Cooperation in the field of digitalization of healthcare systems;
- e) Cooperation in the organization, functioning and reform of healthcare systems and health insurance;
- f) Cooperation in the field of telemedicine;
- g) Development of research programs through contacts between health institutions of both States;
- h) Cooperation in the field of pharmaceuticals, medical devices and cosmetics;
- i) Cooperation in health promotion and disease prevention;



- j) Cooperation in the field of public health surveillance and public health protection, that encompasses collaborative surveillance and preparedness and response to public health emergencies;
- k) Exchange of experience in healthcare services provided through public-private partnership models;
- l) Exchange of information on new medical equipment, products and technological achievements related to medicine and healthcare;
- m) Support by the Portuguese Republic to the Ministry of Health of Montenegro in the process of accession to the European Union, harmonization of legislation, and development and strengthening of administrative capacities in mutually agreed areas;
- n) Other mutually agreed forms of cooperation and exchange of experience in public health and medical sciences where there is bilateral interest.

### **Article 3**

#### **Concrete Actions**

Concrete actions or activities that may arise within the scope of the areas identified in Article 2 shall be subject to prior agreement on a case-by-case basis between the institutions involved from each party.

### **Article 4**

#### **Exchange of Information and Publications**

In accordance with their needs and capabilities, the Signatories shall exchange information, publications and health education literature, as well as participate in congresses and symposia with international participation held in the Signatories States.

### **Article 5**

#### **Working Group**

For the implementation of this Memorandum of Understanding, the Signatories shall establish a joint multidisciplinary body – the Working Team, composed of an equal number of members with similar profile of expertise who will meet alternately in Montenegro and in the Portuguese Republic, according to the needs and assessment of the Signatories. The Working Team shall periodically prepare cooperation plans defining the forms, content, methods and conditions of cooperation for a specific time period.

### **Article 6**

#### **Confidentiality**



The Signatories agree not to disclose or distribute any confidential information exchanged in the implementation of cooperation activities under this Memorandum of Understanding to third parties, except to the extent and for the purposes agreed in writing.

#### **Article 7**

##### **Amendments**

This Memorandum of Understanding may be amended or supplemented by mutual consent of the Signatories through diplomatic channels. Amendments shall enter into force on the date of signature by duly authorized representatives of the Signatories and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

#### **Article 8**

##### **Divergence of Interpretation**

Any differences regarding the interpretation, application or implementation of this Memorandum of Understanding shall be resolved through consultations and negotiations between the Signatories. This Memorandum of Understanding is not an international treaty and does not create rights and obligations governed by International Law; it shall be implemented in accordance with the national legislation of the Signatory Parties.

#### **Article 9**

##### **Come into effect, Duration and Termination**

This Memorandum of Understanding is concluded for an indefinite period and shall come into effect on the date of signature.

Either Signatories may terminate this Memorandum of Understanding by written notification to the other Party through diplomatic channels, six (6) months in advance.

Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the completion of activities initiated prior to its termination, unless otherwise agreed by the Signatories.

Signed in \_\_\_\_\_, on the \_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ of 2026, in two original copies, in Portuguese, Montenegrin and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**For the Ministry of Health of the  
Portuguese Republic**

**For the Ministry of Health of the  
Montenegro**



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

SAÚDE

---

*Ana Paula Martins*

**Ministry of Health of the Portuguese  
Republic**

---

*Vojislav Šimun*

**Ministry of Health of the Montenegro**



Crna Gora  
Ministarstvo vanjskih poslova

MVA / 2026  
Adresa: Stanka Dragojevića 2  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 416 312  
fax: +382 20 225 702  
[www.gov.me/mvp](http://www.gov.me/mvp)

20.03.2026

01- 053/25-5912/3

Br: 6/1-053/26- 307-4

19. mart 2026. godine

**Za: MINISTARSTVO ZDRAVLJA**


**Predmet: Dostavljanje teksta Memoranduma crnogorskoj strani na dalje usaglašavanje i utvrđivanje termina za posjetu Portugalu**

Na liniji ranije komunikacije u vezi sa posjetom ministra zdravlja dr Vojislava Šimuna Portugalu, u prilogu dostavljamo nacrt Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva zdravlja Republike Portugal i Ministarstva zdravlja Crne Gore u oblasti zdravlja i medicinskih nauka, koji je dostavljen posredstvom Ambasade Crne Gore u Parizu.

Napominjemo i da smo posredstvom Ambasade informisani da portugalska strana ostaje pri ranije predloženom datumu (25. mart 2026. godine).

Molimo za povratnu informaciju u odnosu na predloženi datum, dostavljeni nacrt i predlog za potpisivanje.

**GENERALNA DIREKTORICA**

  
Ivana Šikmanović



Kontakt osoba: Nina Perišić  
Direkcija za međunarodne ugovore  
tel: 020 416 312  
email: [nina.perisic@mfa.gov.me](mailto:nina.perisic@mfa.gov.me)





**MEMORANDO DE ENTENDIMENTO**  
**ENTRE**  
**O MINISTÉRIO DA SAÚDE DA REPÚBLICA PORTUGUESA**  
**E**  
**O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MONTENEGRO**  
**NO DOMÍNIO DA SAÚDE E DAS CIÊNCIAS MÉDICAS**

O Ministério da Saúde do Montenegro e o Ministério da Saúde da República Portuguesa (doravante designados por "Signatários",

**DESEJANDO** reforçar a cooperação mútua no domínio da saúde e das ciências médicas;

**ACORDAM** o seguinte:

**CLÁUSULA 1**

**Objeto**

Os Signatários promoverão a cooperação mútua no domínio da saúde e das ciências médicas, com base nos princípios da igualdade, reciprocidade e interesse mútuo, de acordo com o Direito interno de cada um dos seus Estados.

**CLÁUSULA 2**

**Áreas de Cooperação**

A cooperação entre as os Signatários será desenvolvida através das seguintes formas:

- a) Troca de informações e experiências no domínio da saúde e das ciências médicas;
- b) Desenvolvimento profissional dos profissionais de saúde através da participação em simpósios, conferências, seminários e outros eventos relacionados com a saúde e organizados nos Estados dos Signatários;
- c) Intercâmbio de profissionais e técnicos de saúde para fins de formação em instituições de saúde dos Signatários;
- d) Cooperação no domínio da digitalização dos sistemas de saúde;
- e) Cooperação na organização, funcionamento e reforma dos sistemas de saúde;
- f) Cooperação no domínio da telemedicina;
- g) Desenvolvimento de programas de investigação entre instituições de saúde de ambos os Estados;
- h) Cooperação no domínio dos produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e cosméticos;





- i) Cooperação na área da promoção da saúde e prevenção da doença;
- j) Cooperação no domínio da vigilância em saúde pública e proteção da saúde pública, incluindo vigilância colaborativa, preparação e resposta a emergências de saúde pública;
- k) Troca de experiências relativa a modelos de parceria público-privada na área dos serviços de saúde;
- l) Troca de informações sobre novos equipamentos e dispositivos médicos e avanços tecnológicos na área da medicina e cuidados de saúde;
- m) Apoio da República Portuguesa ao Ministério da Saúde do Montenegro no processo de adesão à União Europeia, harmonização legislativa, bem como no desenvolvimento e reforço das capacidades administrativas em áreas mutuamente acordadas;
- n) Outras formas de cooperação e troca de experiências mutuamente acordadas no domínio da saúde pública e das ciências médicas, sempre que exista interesse bilateral.

### **CLÁUSULA 3**

#### **Ações e Atividades**

As ações ou atividades concretas que possam surgir no âmbito das áreas identificadas na Cláusula 2 estarão sujeitas a acordo prévio, caso a caso, entre as instituições envolvidas de cada uma das Partes.

### **CLÁUSULA 4**

#### **Troca de Informação e Publicações**

De acordo com as suas necessidades e capacidades, os Signatários trocarão informações, publicações e literatura de educação para a saúde, bem como participarão em congressos e simpósios com participação internacional realizados nos Estados dos Signatários.

### **CLÁUSULA 5**

#### **Grupo de Trabalho**

Para a implementação do presente Memorando de Entendimento, os Signatários comprometem-se a criar um órgão conjunto multidisciplinar — o Grupo de Trabalho — composto por um número igual de membros com perfil de especialização semelhante, que se reunirá alternadamente no Montenegro e na República Portuguesa, de acordo com as necessidades e avaliação dos Signatários. O Grupo de Trabalho elaborará periodicamente planos de cooperação, definindo as formas, conteúdos, métodos e condições de cooperação para um determinado período temporal.

### **CLÁUSULA 6**

#### **Confidencialidade**





Os Signatários comprometem-se a não divulgar nem distribuir a terceiros quaisquer informações confidenciais trocadas no âmbito da execução das atividades de cooperação previstas neste Memorando de Entendimento, exceto na medida e para os fins acordados por escrito.

#### **CLÁUSULA 7**

##### **Alterações**

O presente Memorando de Entendimento poderá ser alterado ou complementado mediante acordo mútuo dos Signatários, através de canais diplomáticos. As alterações entrarão em vigor na data da assinatura pelos representantes devidamente autorizados dos Signatários e constituirão parte integrante do presente Memorando de Entendimento.

#### **CLÁUSULA 8**

##### **Divergência de Interpretação**

Quaisquer divergências relativas à interpretação, aplicação ou execução do presente Memorando de Entendimento serão resolvidas através de consultas e negociações entre os Signatários. O presente Memorando de Entendimento não constitui um tratado internacional e não cria direitos ou obrigações regidas pelo Direito Internacional, sendo executado em conformidade com a legislação nacional dos Signatários.

#### **CLÁUSULA 9**

##### **Produção de efeitos, Duração e Denúncia**

O presente Memorando de Entendimento é celebrado por tempo indeterminado e produz efeitos na data da sua assinatura.

Qualquer dos Signatários poderá denunciar o presente Memorando de Entendimento mediante notificação escrita à outra Parte, através de canais diplomáticos, com seis (6) meses de antecedência. A cessação do Memorando de Entendimento não afetará a conclusão das atividades iniciadas antes da sua denúncia, salvo acordo em contrário entre os Signatários.

Assinado em ....., aos ..... dias de ..... de 2026, em dois originais, nas línguas portuguesa, montenegrina e inglesa, sendo ambos igualmente válidos. No caso de divergência de interpretação, prevalecerá o texto em língua inglesa.

Pelo Ministério da Saúde  
da República Portuguesa

Pelo Ministério da Saúde  
do Montenegro





REPÚBLICA  
PORTUGUESA

SAÚDE

---

*Ana Paula Martins*  
**Ministra da Saúde da República Portuguesa**

---

*Vojislav Šimun*  
**Ministro da Saúde do Montenegro**





**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE MINISTRY OF HEALTH OF THE PORTUGUESE REPUBLIC  
AND  
THE MINISTRY OF HEALTH OF MONTENEGRO  
IN THE FIELD OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES**

The Ministry of Health of Montenegro and the Ministry of Health of the Portuguese Republic (hereinafter referred to as "the Signatories"),

**DESIRING** to strengthen and further develop mutual cooperation in the field of health and medical sciences;

**HAVE AGREED** as follows:

**Article 1**

**Purpose**

The Signatories shall encourage mutual cooperation in the field of health and medical sciences on the basis of equality, reciprocity and mutual interest, within the framework of their national legislation.

**Article 2**

**Areas of Cooperation**

Cooperation between the Signatories shall be carried out in the following forms:

- a) Exchange of information and experience in the field of health and medical sciences;
- b) Professional development of health workers through participation in symposia, conferences, seminars and other health-related meetings organized in the Signatories States;
- c) Exchange of health professionals and healthcare associates for training purposes in healthcare institutions of the Signatories;
- d) Cooperation in the field of digitalization of healthcare systems;
- e) Cooperation in the organization, functioning and reform of healthcare systems and health insurance;
- f) Cooperation in the field of telemedicine;
- g) Development of research programs through contacts between health institutions of both States;
- h) Cooperation in the field of pharmaceuticals, medical devices and cosmetics;
- i) Cooperation in health promotion and disease prevention;





- j) Cooperation in the field of public health surveillance and public health protection, that encompasses collaborative surveillance and preparedness and response to public health emergencies;
- k) Exchange of experience in healthcare services provided through public-private partnership models;
- l) Exchange of information on new medical equipment, products and technological achievements related to medicine and healthcare;
- m) Support by the Portuguese Republic to the Ministry of Health of Montenegro in the process of accession to the European Union, harmonization of legislation, and development and strengthening of administrative capacities in mutually agreed areas;
- n) Other mutually agreed forms of cooperation and exchange of experience in public health and medical sciences where there is bilateral interest.

### **Article 3**

#### **Concrete Actions**

Concrete actions or activities that may arise within the scope of the areas identified in Article 2 shall be subject to prior agreement on a case-by-case basis between the institutions involved from each party.

### **Article 4**

#### **Exchange of Information and Publications**

In accordance with their needs and capabilities, the Signatories shall exchange information, publications and health education literature, as well as participate in congresses and symposia with international participation held in the Signatories States.

### **Article 5**

#### **Working Group**

For the implementation of this Memorandum of Understanding, the Signatories shall establish a joint multidisciplinary body – the Working Team, composed of an equal number of members with similar profile of expertise who will meet alternately in Montenegro and in the Portuguese Republic, according to the needs and assessment of the Signatories. The Working Team shall periodically prepare cooperation plans defining the forms, content, methods and conditions of cooperation for a specific time period.

### **Article 6**

#### **Confidentiality**



The Signatories agree not to disclose or distribute any confidential information exchanged in the implementation of cooperation activities under this Memorandum of Understanding to third parties, except to the extent and for the purposes agreed in writing.

#### **Article 7**

##### **Amendments**

This Memorandum of Understanding may be amended or supplemented by mutual consent of the Signatories through diplomatic channels. Amendments shall enter into force on the date of signature by duly authorized representatives of the Signatories and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

#### **Article 8**

##### **Divergence of Interpretation**

Any differences regarding the interpretation, application or implementation of this Memorandum of Understanding shall be resolved through consultations and negotiations between the Signatories. This Memorandum of Understanding is not an international treaty and does not create rights and obligations governed by International Law; it shall be implemented in accordance with the national legislation of the Signatory Parties.

#### **Article 9**

##### **Come into effect, Duration and Termination**

This Memorandum of Understanding is concluded for an indefinite period and shall come into effect on the date of signature.

Either Signatories may terminate this Memorandum of Understanding by written notification to the other Party through diplomatic channels, six (6) months in advance.

Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the completion of activities initiated prior to its termination, unless otherwise agreed by the Signatories.

Signed in \_\_\_\_\_, on the \_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ of 2026, in two original copies, in Portuguese, Montenegrin and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**For the Ministry of Health of the  
Portuguese Republic**

**For the Ministry of Health of the  
Montenegro**



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

SAÚDE

---

*Ana Paula Martins*  
**Ministry of Health of the Portuguese  
Republic**

---

*Vojislav Šimun*  
**Ministry of Health of the Montenegro**

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	
NAZIV PROPISA	MEMORANDUMA O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZDRAVLJA CRNE GORE I MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE PORTUGAL U OBLASTI ZDRAVSTVA I MEDICINSKIH NAUKA
<p><b>1. Definisane probleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>- Koji su uzroci problema?</li> <li>- Koje su posljedice problema?</li> <li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li> <li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul> <p>Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja Republike Portugal u oblasti zdravstva i medicinskih nauka, treba da formalizuje i izgradi međusobne odnose i saradnju na polju zdravstva između Crne Gore i Republike Portugal. Memorandum je obostrano usaglašen i biće između ostaloga i u funkciji odgovora na zabrinutost za globalno javno zdravlje i tekuće napore na poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva Crne Gore.</p> <p>Jačanje bilateralne saradnje podstiče istraživanje, inovacije i pristup medicinskim proizvodima, osnovu za zajednički rad na izazovima kao što su pandemije, javno zdravlje i jačanje otpornosti zdravstvenih sistema, a što je od značaja u kontekstu globalnih zdravstvenih izazova. Oštećeni subjekti u ovoj situaciji bili bi pacijenti kojima se ne bi pružala savremena zdravstvena zaštita, kao i zdravstveni radnici koji bi imali manju mogućnost za ažuriranje i nadogradnju znanja i vještina u skladu sa međunarodnim smjernicama.</p> <p>„Status quo“ opcija i izostanak saradnje sa zdravstvenim sistemom jedne od država članica Evropske unije, dovela bi do sporije primjene novih doktrinarnih znanja i smjernica u oblasti zdravstvene zaštite, što bi se negativno odrazilo na kvalitet pružanja i dostupnost zdravstvene zaštite našim građanima.</p>	
<p><b>2. Ciljevi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?</li> <li>- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</li> </ul> <p>Potpisnici će nastojati da stvore povoljne uslove za saradnju koja će služiti javnom zdravlju, prevenciji, modernizaciji i održivom jačanju njihovih zdravstvenih sistema. Cilj potpisivanja ovog Memoranduma je podrška razvoju saradnje u oblasti zdravstva na osnovu jednakosti, reciprociteta i obostrane koristi.</p>	

Saradnja sa Ministarstvom zdravlja Republike Portugal pokazuje posvećenost zajedničkom evropskom cilju – izgradnji snažnog, otpornog i dostupnog zdravstvenog sistema za sve građane.

Usklađenost ciljeva se odnosi na integraciju Crne Gore u Evropsku zdravstvenu uniju, promovisanjem tehničke pomoći kao i razmjenom informacija, ekspertize i iskustva.

Podrška portugalskog zdravstvenog resora Ministarstvu zdravlja Crne Gore, je i od značaja u kontekstu procesa pridruživanja Evropskoj uniji, cijeneći potrebu usaglašavanja legislative i primjene međunarodnih standarda u naš zdravstveni sistem .

Primjenom ovog Memoranduma unaprijediti će se saradnja Crne Gore i Republike Portugal u oblasti zdravstva, razmjenjivaće se informacije, eksperti i zdravstveni radnici, ojačaće se zdravstveni kapaciteti i proširiće se znanja u oblasti najnovijih dostignuća u oblasti medicine.

### 3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Intenziviranje saradnje sa zdravstvenim resorom i ustanovama Republike Portugal od važnosti je za stvaranje zajedničke platforme za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi u oblasti zdravstva.

U skladu sa nacionalnim legislativnim okvirima bilateralna saradnja odvijaće se kroz brojne tematske oblike, definisane Izjavom.

"Status quo" opcija dovela bi do nemogućnosti praćenja i primjene međunarodnih standarda i smjernica Svjetske zdravstvene organizacije, u oblasti zdravstvene zaštite građana Crne Gore. Istovremeno dovela bi i do usporavanja realizacije obaveza iz pregovaračkog poglavlja 28, posebno u svjetlu intenziviranja pregovaračkog procesa sa EU, i finalizacije završnih mjerila.

Jačanje bilateralne saradnje podstiče istraživanje, inovacije i pristup medicinskim proizvodima, osnovu za zajednički rad na izazovima kao što su pandemije, javno zdravlje i jačanje otpornosti zdravstvenih sistema, a što je od značaja u kontekstu globalnih zdravstvenih izazova.

### 4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Najveći uticaj ostvaruje se na unapređenje zdravstvenog stanja građana, kroz:

- a) razmjenu informacija i iskustava u oblasti zdravstva i medicinskih nauka;
- b) stručno usavršavanje zdravstvenih radnika kroz učešće na simpozijumima, konferencijama, seminarima i drugim skupovima značajnim za zdravstvo, organizovanim u državama potpisnicama;

- c) razmjenu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika radi usavršavanja u zdravstvenim ustanovama Strana potpisnica;
- d) saradnja u oblasti digitalizacije zdravstvenog sistema;
- e) saradnju u oblasti organizacije, funkcionisanja i reforme sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,
- f) saradnju u oblasti telemedicine;
- g) razvoj istraživačkih programa kroz kontakte između fakulteta zdravstvenog usmjerenja, komora i zdravstvenih ustanova;
- h) saradnju u oblasti farmaceutike, medicinskih sredstava i kozmetike;
- i) saradnju u promociji zdravlja i prevenciji bolesti;
- j) saradnju u oblasti javno zdravstvenog nadzora i javno zdravstvene zaštite, koja obuhvata nadzor i pripravnost, kao i odgovor na vanredne situacije u javnom zdravstvu;
- k) razmjenu iskustava o zdravstvenim uslugama koje se pružaju kroz model privatno javnog partnerstva;
- l) razmjenu informacija o novoj medicinskoj opremi, proizvodima i tehnološkim dostignućima koja se odnose na medicinu i zdravstvo;
- m) podrška Portugala Ministarstvu zdravlja Crne Gore u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, usaglašavanju legislative, izgradnji i jačanju administrativnih kapaciteta u zajednicki dogovorenim oblastima;
- n) druge međusobno usaglašene oblike saradnje i razmjene iskustva u oblasti javnog zdravlja i medicinskih nauka za koje postoji obostrani interes.

Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja Republike Portugal o saradnji u oblasti zdravstva ne proizvodi troškove građanima i privredi. Takođe ne proizvodi troškove zdravstvenom sistemu, niti drugim resorima, kao niti stvaranje novih privrednih subjekata.

Ministarstvo zdravlja će biti glavni partner za sprovođenje Memoranduma u Crnoj Gori. Po potrebi će biti angažovani i drugi partneri (npr. Institut za javno zdravlje, Institut za lijekove i medicinska sredstva, Fond zdravstvenog osiguranja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Medicinski fakultet, pružaoci zdravstvenih usluga (Klinički centar Crne Gore, DZPG), organizacije civilnog društva, akademska zajednica, u dogovoru i koordinaciji Ministarstva zdravlja.

#### 5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?

**- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? obrazložiti.**

- Nije potrebno obezbjeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za primjenu Memoranduma .
- Implementacijom Memoranduma ne proizvodi se nikakva zakonska ili finansijska prava ili obaveze prema međunarodnom ili nacionalnom pravu Potpisnika.
- Primjenom Memoranduma nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će se prosteći finansijske obaveze. Implementacijom ovog akta neće se ostvariti prihodi za budžet.

**6. Konsultacije zainteresovanih strana**

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. obrazložiti.

Eksterna ekspertska podrška nije korišćena .

Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja Republike Portugal u oblasti zdravstva i medicinskih nauka je obostrano dogovoren i izabran kao odgovor na zabrinutost za javno zdravlje i tekuće napore na poboljšanju zdravstvenog stanja na globalnom nivou, a posebno na nivou regije Evropske unije .

Ministarstvo zdravlja je kroz konsultacije sa zdravstvenim ustanovama koje su delegirale predloge za oblasti u kojima je potrebna ekspertska podrška usaglasilo teme u kojima bi ekspertska podrška portugalskog zdravstvenog sistema bila od koristi našem sistemu.

Ove oblasti su predložene da ojačaju međusobne odnose i saradnju na polju zdravstva između Crne Gore i Republike Portugal, između Potpisnica, njihovih administracija i njihovih zdravstvenih ustanova.

**7: Monitoring i evaluacija**

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Ne postoje prepreke za implementaciju Memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva zdravlja Republike Portugal o saradnji u oblasti zdravstva .

U cilju primjene ovog Memoranduma o saradnji Strane potpisnice će formirati zajedničko tijelo – Radni tim, sastavljeno od jednakog broja članova koje će se sastajati, naizmjenično u Crnoj Gori i Portugalu, prema potrebama i procjeni Strana potpisnica.

Radni tim će periodično sačinjavati planove saradnje u kojima će posebno biti utvrđeni oblici, sadržaj, metode i uslovi saradnje za određeni vremenski period, kako bi se obezbijedio process monitoringa i evaluacije primjene Memoranduma o saradnji .

Podgorica, 23.03.2026.godine



MINISTAR  
Dr Vojislav Šimun

*Vojislav Šimun*